



**BOKAMOSO
SOLAR**

Q1 2023

Lekwalodikgang



Tshegetso ya go Kwadisa Ditlhophha tsa Kgwele ya Dinao

Re motlotlo go bo re tshegeditse Mokgatlo wa Kgwele ya Dinao wa Selegae wa Maquassi-Hills ka go ba thusa go kwadisa ditlhophha tsa bona go Mokgatlo wa Kgaolo wa SAB, eo e leng ya maemo a 4 a kgwele ya dinao ya Aforika Borwa le go nna ya maemo a bobedi a a kwa godimo a kgwele ya dinao e e laolwang ke Mokgatlo wa Kgwele ya Dinao wa Aforika Borwa.

Mokgatlo o na le ditlhophha di le 832, di arogantswe ka ditlhophha di le 52, mme bafenyi ba kgwele ya dinao ya kgaolo ba tla tshameka metsela tse ya metshameko ya kgwele ya dinao go gaisanela dipatlha tse pedi mo setlhopheng sengwe le sengwe sa mokgatlo wa kgwele ya dinao wa porofense mo Karolong ya Bobedi ya SAFA.

"Re rata go leboga Bokamoso Solar ka go thusa ditlhophha tsa rona ka madi a kwadiso. Boammaruri e re thusa thata jaaka mokgatlo o o sa direng morokotso go godisa talente e re nang le yona mo Mmasepaleng wa rona." **Rre. Sandile Boko, Modulasetilo wa LFA.**

Thuso eno e tsamaisana le maitlamo a Bokamoso Solar a go tshegetsa metshameko ya selegae, eo e tshamekang karolo e e botlhokwa mo baaging, e neelana ka ditshiamelo tse di jaaka go tokafatsa boitekanelo le itekanelo ya mong, go tswellets go akaretsa boitlhe, le go matlafatsa batho ka bongwe.



Go tlhama "Mafelo a a Kwa Godimo a Thuto"

Mo go baakanyetseng ngwaga o montshwa wa sekolo, Ntataise, molekane wa tiragatso wa Bokamoso Solar o ne a etela mafelo go sekaseka gore a ditikwatikwe tsothle tse 15 tsa ECD tse di leng karolo ya lenaneo la rona la ECD, di siametse go bulwa gape.

Bana le barutabana ba ne ba bontsha boitumelo jo bo bonalang fa go bulwa gape ditikwatikwe tse, ka diphaposi tsa metshameko tse di baakantsweng sentle le bosupi jwa go rulaganngwa sentle le go neelwa ga mananeo a letsatsi le letsatsi a a nang le boleng.

Ditebogo go barutabana bao ba tokafaditseng thulaganyo le go tsamaisa ditiro tsa metshameko tse di theilweng ka thitokgang, ba fetola diphaposi tsa metshameko tsa bona go nna mafelo a a amogelang, a a mebalabala, le a a kgatlang a thuto ya pele o simolola sekolo.

"Tshegetso le bogakolodi jo bo neetsweng barutabana ba ECD le batsamaisi ba ditikwatikwe e thusitse go oketsa maemo a bana a go ikutlwa ba phuthologile le go itshepa kwa tshimologong ya ngwaga o montshwa." **Moh Pule Motsoeneng, Ntataise.**

Dikalogo tsa SMME

Bosheng jaana re ne ra tshwara tiragalo ya kalogo ya SMME go tlotla borakgwebo ba ba neng ba ikwadisitse mo Lenaneong la Tlhabololo ya Kgwebo, 2021 go ya go 2022, le go tswelletsa batsaakarolo ba 2022 go ya mo kगतong e e latelang ya lenaneo.

Di SMME di ne tsa ikungwela molemo go tswa go lenaneo leno – go akaretsa go bona kgakololo le katiso, ditšhono tsa go dira dikamano, go kopana le batho ba ba ka nnang ba babeetsi, le go bona dithekenoloji le didiriswa.

Go tlaletsa, dialogane gape di kgonne go tlhloganya mmara botoka, ba itse melao le dilo tse di tlhokegang gore ba ikobele melao, le bokgoni jo bo oketsegileng go lemoga le go dira dikopo tsa madi go batho ba ba ka kgonang go ba thusa.



Lenaneo La Go Buisa Le Tswelela Ka Botlalo

Ka tirisano mmogo le READ Foundation, e leng molekane wa tiragatso, lenaneo la rona la go buisa le ne la tswelela ka thuso ya mogakolodi yo tlamelang ka kgakololo e e tlhomameng ka tlhamalalo.

Bathusi ba barutwana ba ne ba katiswa go dirisa ditiro tse di farologaneng tsa go ithuta tse di nyalanyang le kharikhulamo ya CAPS, e e thusang go godisa tlotlofoko ya barutwana le bokgoni jwa go buisa. Gape ba katisitswe go mekgwa ya go tlhloganya e e jaaka go sekaseka, go sobokanya, le go dira ditshwetso.

Go ne ga dirwa maeto a go tlhomamisa boleng kwa dikolong tsotlhe tse di neng di ikungwela molemo go tswa go lenaneo leno, fao go neng ga dirwa ditlhatlhubo tsa thuto.

"Lenaneo leno ke e le nngwe ya di-tsela tse re di dirang go tokafatsa puisokwalo le go netefatsa isagwe e e galalelang ya bašwa mo baaging ba rona," go ne ga bolela **Claire Phutieagae**, Mofhankedi wa Ditiro tsa Baagi wa Bokamoso Solar.




Dikopano Tsa Baagi

Dintlha ka ga dikgokagano tsa baagi tse di latelang di tla buisanelwa mo dipolatheforomong tsa BOKAMOSO SOLAR tsa mo moweng.

Kgato ka kgato ya SED e e Dirisitsweng ka Kotara

- Thuto
- Bašwa
- Tlhabololo ya Kgwebo
- Katlaatlalo



Golaganya le Rona

Bokamoso-Community-111197758184088

23 Park Street

Leedoringstad

Molaodi wa Ditiragatso tsa Baagi

Claire Phutieagae

claire.phutieagae@eimsafrica.com